




Re boela sekolong

DOWN SYNDROME ASSOCIATION
PRETORIA/TSHWANE





Ka bonaka re boela di kolong




Back To School



Fa reya sekolong re




tshwanetse goapara di mask


 Fa o fitlha kwa sekolong o



Thatlho biwa temperature


 Re tshwanets go tlhapa

Matsogo



Fa re fetsa go tshwara dilo
tse ntshwa

 Gara tshwanela go ema
Gaofi le ditsala



Gongwe barutabana

 Re gotlholela kafa tlase



Ga legwafi

Netefatsa gore o latlhela

Tissue kafa gara ga bin




Ya di tlakala gore o nne
obolokeqile



Garea tshwanela go
abelana dijo kampo dino




 Gare a tshwanela go
tshwara



Dilo tsa bangwe



Gare amane






Gare tshwarane le ditsala



Gore re nne re bolokegile



Re tshwarane go nna kgakajana



le ditsala go nna re bolokegile



Re tshwanetse go tihapa
matsogo



Fa re fetsa goja



Re tshwanetse go apara
mask letshegare



Lotlhe gore re nne re boloka
molao

 Rea itse gore ago bonolo
Le dira



Well done!



Tiro entle go boloka molao